


PROTECTOR

QUICKSTART GUIDE

CONNECTION DIAGRAMS

BASIC

- 1 Fill valve
- 2 Inlet valve
- 3 Drain valve
- 4 Combined conductivity/flow sensor



SENSORS

Dissolved oxygen		pH/ORP		Water flow + EC																																																																																																																																																																																																			
Sensorex Lumin-S	Hamilton VisiFerm RS485	Sensorex S272	Hamilton Polilyte Plus Arc	1"/1.5"/2" flow + raw EC																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>○</td><td>+24V</td><td>pH +24V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>+24V</td><td>DO +24V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB2 D-</td><td>pH MB B</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>+12V OUT</td><td>DO +12V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB2 D+</td><td>pH MB A</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB 2 D-</td><td>DO MB B</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>AIN 2</td><td>pH 4..20</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB 2 D+</td><td>DO MB A</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>GND</td><td>pH GND</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>AIN 1</td><td>DO 4..20mA</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>+24V</td><td>DFU +24V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>GND</td><td>DO GND</td><td>○</td></tr> </table>	○	+24V	pH +24V	○	○	+24V	DO +24V	○	○	MB2 D-	pH MB B	○	○	+12V OUT	DO +12V	○	○	MB2 D+	pH MB A	○	○	MB 2 D-	DO MB B	○	○	AIN 2	pH 4..20	○	○	MB 2 D+	DO MB A	○	○	GND	pH GND	○	○	AIN 1	DO 4..20mA	○	○	+24V	DFU +24V	○	○	GND	DO GND	○	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>+24V</td><td>pH +24V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>+24V</td><td>DO +24V</td><td>●</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB2 D-</td><td>pH MB B</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>+12V OUT</td><td>DO +12V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB2 D+</td><td>pH MB A</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB 2 D-</td><td>DO MB B</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>AIN 2</td><td>pH 4..20</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB 2 D+</td><td>DO MB A</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>GND</td><td>pH GND</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>AIN 1</td><td>DO 4..20mA</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>+24V</td><td>DFU +24V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>GND</td><td>DO GND</td><td>○</td></tr> </table>	○	+24V	pH +24V	○	○	+24V	DO +24V	●	○	MB2 D-	pH MB B	○	○	+12V OUT	DO +12V	○	○	MB2 D+	pH MB A	○	○	MB 2 D-	DO MB B	○	○	AIN 2	pH 4..20	○	○	MB 2 D+	DO MB A	○	○	GND	pH GND	○	○	AIN 1	DO 4..20mA	○	○	+24V	DFU +24V	○	○	GND	DO GND	○	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>+24V</td><td>pH +24V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>+24V</td><td>DO +24V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB2 D-</td><td>pH MB B</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>+12V OUT</td><td>DO +12V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB2 D+</td><td>pH MB A</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB 2 D-</td><td>DO MB B</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>AIN 2</td><td>pH 4..20</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB 2 D+</td><td>DO MB A</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>GND</td><td>pH GND</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>AIN 1</td><td>DO 4..20mA</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>+24V</td><td>DFU +24V</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>GND</td><td>DO GND</td><td>○</td></tr> </table>	○	+24V	pH +24V	○	○	+24V	DO +24V	○	○	MB2 D-	pH MB B	○	○	+12V OUT	DO +12V	○	○	MB2 D+	pH MB A	○	○	MB 2 D-	DO MB B	○	○	AIN 2	pH 4..20	○	○	MB 2 D+	DO MB A	○	○	GND	pH GND	○	○	AIN 1	DO 4..20mA	○	○	+24V	DFU +24V	○	○	GND	DO GND	○	<table border="1"> <tr><td>○</td><td>MB2 SG</td><td>DFU MB SG</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>TEMP -</td><td>TEMP -</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB2 D-</td><td>DFU MB B</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>TEMP +</td><td>TEMP +</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB2 D+</td><td>DFU MB A</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>EC -</td><td>EC -</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>GND</td><td>DFU GND</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>EC +</td><td>EC +</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>FLOW GND</td><td>FLOW GND</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB1 SG</td><td>MB SL SG</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB1 D-</td><td>MB SL B</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>MB1 D+</td><td>MB SL A</td><td>○</td></tr> <tr><td>○</td><td>FLOW 5V OU</td><td>FLOW +5V</td><td>○</td></tr> </table>	○	MB2 SG	DFU MB SG	○	○	TEMP -	TEMP -	○	○	MB2 D-	DFU MB B	○	○	TEMP +	TEMP +	○	○	MB2 D+	DFU MB A	○	○	EC -	EC -	○	○	GND	DFU GND	○	○	EC +	EC +	○	○	FLOW GND	FLOW GND	○	○	MB1 SG	MB SL SG	○	○	MB1 D-	MB SL B	○	○	MB1 D+	MB SL A	○	○	FLOW 5V OU	FLOW +5V	○
○	+24V	pH +24V	○																																																																																																																																																																																																				
○	+24V	DO +24V	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB2 D-	pH MB B	○																																																																																																																																																																																																				
○	+12V OUT	DO +12V	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB2 D+	pH MB A	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB 2 D-	DO MB B	○																																																																																																																																																																																																				
○	AIN 2	pH 4..20	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB 2 D+	DO MB A	○																																																																																																																																																																																																				
○	GND	pH GND	○																																																																																																																																																																																																				
○	AIN 1	DO 4..20mA	○																																																																																																																																																																																																				
○	+24V	DFU +24V	○																																																																																																																																																																																																				
○	GND	DO GND	○																																																																																																																																																																																																				
○	+24V	pH +24V	○																																																																																																																																																																																																				
○	+24V	DO +24V	●																																																																																																																																																																																																				
○	MB2 D-	pH MB B	○																																																																																																																																																																																																				
○	+12V OUT	DO +12V	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB2 D+	pH MB A	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB 2 D-	DO MB B	○																																																																																																																																																																																																				
○	AIN 2	pH 4..20	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB 2 D+	DO MB A	○																																																																																																																																																																																																				
○	GND	pH GND	○																																																																																																																																																																																																				
○	AIN 1	DO 4..20mA	○																																																																																																																																																																																																				
○	+24V	DFU +24V	○																																																																																																																																																																																																				
○	GND	DO GND	○																																																																																																																																																																																																				
○	+24V	pH +24V	○																																																																																																																																																																																																				
○	+24V	DO +24V	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB2 D-	pH MB B	○																																																																																																																																																																																																				
○	+12V OUT	DO +12V	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB2 D+	pH MB A	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB 2 D-	DO MB B	○																																																																																																																																																																																																				
○	AIN 2	pH 4..20	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB 2 D+	DO MB A	○																																																																																																																																																																																																				
○	GND	pH GND	○																																																																																																																																																																																																				
○	AIN 1	DO 4..20mA	○																																																																																																																																																																																																				
○	+24V	DFU +24V	○																																																																																																																																																																																																				
○	GND	DO GND	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB2 SG	DFU MB SG	○																																																																																																																																																																																																				
○	TEMP -	TEMP -	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB2 D-	DFU MB B	○																																																																																																																																																																																																				
○	TEMP +	TEMP +	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB2 D+	DFU MB A	○																																																																																																																																																																																																				
○	EC -	EC -	○																																																																																																																																																																																																				
○	GND	DFU GND	○																																																																																																																																																																																																				
○	EC +	EC +	○																																																																																																																																																																																																				
○	FLOW GND	FLOW GND	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB1 SG	MB SL SG	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB1 D-	MB SL B	○																																																																																																																																																																																																				
○	MB1 D+	MB SL A	○																																																																																																																																																																																																				
○	FLOW 5V OU	FLOW +5V	○																																																																																																																																																																																																				

MAIN SCREEN

- 1 Instant value
Instant sensor value, updated every second.
- 2 Trend
Shows how the value changes with time. Updated every 10 minutes.
- 3 Water flow
- 4 Flowcounter
- 5 Pressure
Pressure in the system and pressure difference between Protector inlet and outlet. High difference indicates the need for drain.
- 6 Valve indicators
- 7 Tools button
- 8 Cloud connection status
HT: connected by https,
MT: connected by MQTT
- 9 DFU is connected
- 10 Network status/IP address
- 11 Time
- 12 Date
- 13 Trend scale (days/hours)
HOURS: 1 point/10min
DAYS: 1 point/day.
- 14 Temperature gauge
- 15 Anode gauge
- 16 Drain (blue line)
- 17 Fill (green line)

